

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАЛЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЯ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н ы а т
1931 снл алтынны
ийтан тахоар

№ 82 (5438)

1980 снл. От ыйн 8 күнэ
оптуорунньун

Сынакта
2 харчы

ФЕРМАБА, ХОДУБАБА— ҮЛЭ ҮРДҮК ТЭТИМИН!

И. П. ЛИСТИКОВ,

ССКП райкомун бастагы секретара

ССКП КК соторухаа-
быга буолан ааспыт
Пленума 1981 снл олун-
нху 23 күнүгэр ССКП
учараттаах XXVI съе-
дин ыгырар туһунан
уураах ылына.

Оройуон коммунистара,
бары үлэһиттэрэ пар-
тия учараттаах съедин
ыгырар туһунан уураа-
бы дириг астынынан,
истини ойбулунан көрүө-
түлөр. Ити үлэбэ уонна
политическай өрө көтө-
бүлүү сана күүтээнин
үсөнүтэ.

ССКП КК Пленумун
уураагыгар практичес-
кай дьахаларынан оп-
киттээн хаан-уруу ком-
мунистическай партия
сыһтарын үлэбэ ести-
һиһэрдээх көрсөр ал-
бан ааттаах үлэни сал-
дан оройуоннаабы
промкомбинат коллек-
тива ону, пятилетка го-
сударственной быһаанна-
рын бары көрүнүгүн
иш советскай Конститу-
ция күнүн көрсө, 1980
сыллаабы соруахтары
иһиһиннху 20 күнүгэр
төлөрүгө, ССКП XXVI
съеда аһыллытын көр-
сө, 1981 снл икки мыйда-
бы кирбиитин ыларга
быһаарына.

Сыйыныгы ыйларга үтү-
сүмүк фермалара бэ-
лэрин абьэоталистичес-
кай хаттаан көрүнү-
лөр, үрдэтилибит со-
веттары бэлэтиниллэр,
ондон Эристини аһы-
ны совхоз «ЫБСЛКС 60
ыла» ферма коллекти-
ва дьахаларын ылаах-
таахтар.

Одьюлуун отделе-
ныгар (управляющай
Ф. Р. Софронов) 108, Ха-
тылыга (управляющай
И. Я. Ничигинаров) 124,
Мутудайга (управляю-
щай Н. Д. Пермяков)
106, Сылаагыга (управ-
ляющай Н. Г. Михай-
лов) 112 тобо көннүгүн
олло. Сүөһү маассабай-
дык олүүгө нолтох аһы-
лым, куһаған көрүү-но-
дун уонна күһүгүнү ый-
ларга ылытыкка койу-
таан кирири, өрөнүө-
сүөх хотоннорго сүөһү-
нү чөккүтүү түмүгэр эл-
бэхүни таарыста.

Ылым госуааретвоа
эти аһылааһын быһа-
нын аһа хаалбы нэм-
нэ 1796 тонна эти онор-
дохтутуна эрэ төлөрүөх-
пүт. Итиннэхэ от ыйын
1 күнүгүгү турутууна
булгуччу иһилинэхтээ-
ри таһынан баара-сүөбэ
2610 ынаах, 2621 снлгы
сүөһүлээхпүт. Былааный
төлөрөр туһутар сүбү-
руускайдар ыччаг сүө-
һүнү госуааретвоа тут-
тарыахха дьэри биирдии
тобо 135 кг төлөһүүгү-
гүн сүөһүгө таһаар-
быт баччыһыгарын скр
аһын ойеон, олоххо
иһлэрнэхтээхпүт. Кү-
һүн госуааретвоа тут-
тарымалар сүөһүлэри
аһаан өбни аһатыахха,
биестимулятордары ту-
һаһаахха. Бостууктар
субан сүөһүнү аһардас
хаарчаахха хаайымынан
муһуурдаммакка, төлөһү-
түү үрдүк көдүүтөөх
даһалларын ылаах-
таахтар.

От ыйын 10—13 күннэ-
ригэр оройуон общественно-
нын ходуһаларга маассабай
тахсыта биллэрилиннэ.

БУКА БАРЫ—СУБУОТУНЬУКНА!

ССКП обкомугар

УДАРНАЙ ЫЙ БИЛЛЭРИЛИННЭ

ССКП обкомун бюрота сүөһү аһы-
лын советуопкалааһынга совхозтар
коллективтарын уонна республика об-
щественонын бүтүннүүтүн ударнай
ыйын от ыйын 5 күнүттэн атырдьах
ыйын 5 күнүгэр дьэри биллэрэргэ уу-
раах таһаарда.

Сүөһү аһылыгын советуопкалааһын-
га оройуоннаабы уонна куораттаабы
штабтар бары үлэ коллективтарыгар
уонна общественноса, сельскай уонна
бөлүөлэктээби Советтарга оттуур сир
сыһыаран туран сүөһү аһылыгын сово-
туопкалааһынга былааннаах соруады
таардэллэригэр сүбэлээнэ.

Маассабайдык киридибит

Сүөһүгэ дордоххой аһы-
лагы советуопкалааһын
быһааһыктаах күннэргэ
үүннүлэр. Ыһылыгы се-
лонтга «Чураагы» сов-
хоз Сылаагынаабы отделе-
ниета 3600 тонна оту бо-
лөмнөһөр соруаах. Угүт
дыа буолан үрэхтэр
сүһүнүлэрэ, сөрөх алаас-
тар ууга быһаанылар.
Үрдүк сирдэр, өтөхтөр
үүнүүлэрэ куһагана сүөх.
Он иһин 3 механизиро-
ваннай аһардаах, 2 ко-
ло-илин, 5 илин эвенола-
рын төрийөн оттооһунга
маассабайдык киридибит.

Сүбү күннэргэ ходуһа-
ра 110 иһин үлэһиттөр, ол

мурдук, оттуур эвенолар
механизаторын сана бузу-
нан сүөһү аһылыгын бо-
лөмнөһөһүтэ, бу кураан
күннэри муһутуурдук
туһанан, үлэни көхтөөх-
түн саһааатылар.

Вөгөһөһүн турутууна
бастагы бутулар балыч-
ча турутааатылар.

Этиллибитин мурдук,
оттооһун быһааһа ула-
хэи. Онон илин уонна
көло күүһүн муһутуур-
дук туһаанаһытына,
общественность көмөгүн
таба дьүөрөлээтөхпүтү-
к, күн-дыа куһаған
усуаубуаһарыгар ма-

М. Д. Николаев кэллм механизациялаах эвенотун социалистическай ЭБЭНЭЭТЭЛИСТИБЭТЭ

Хаан-уруу коммунистическай партия учарат-
таах XXVI съедин достойнайдык көрсөр иһин
хамсааһынга кыттан быйыгы күөх сыйын бы-
һаһыттан сомсо түһөн хааларга, онон нэлөр сыл-
ларга совхозпуттар (страховой фондлар саһаа-
тарын төрүөргэ кыады үөскөтөргө соруаһан би-
һиги төлөрү механизациялаах алта иһиллээх эве-
нобут маннаах үрдэтилибит соруу туруорунар.

Күннөтэ техниканы үрдүк оноруутоолаахтын
үдэлэтин эвено хас биирдии үлэһитигэр 170 тонна
оту советуопкалаан, сезон устата 1620 тонна басты-
гы хаачыстыбалаах оту совхозпуттар тутта-
рыахпүт. Онон сылаабы быһааны таһынан 120
тонна оту болөмнөһөһүт.

Ити—улахан уонна эппиэттээх соруу.
Ити үрдүк кирбөлөрү ыһыла күннэргэ реж-
ни кытаанахтык тутуһан хоно сыһаан үлэһит-
пүт. Ардахтаах көмөгэ Исаков ыһааһынан оту
турбалаан көбөһүнүн киһигини туттуохпүт.
(Коллектив сүбө муһыаһынан
биир саһааан ыһааһына).

Д. Д. Петров көлөнөн, үлэлиир эвенотун социалистическай ЭБЭНЭЭТЭЛИСТИБЭТЭ

Орджоникидзевак оройуон «Тинт Арал» совхо-
лун рабочыларын ыһырыларын ойеон, ССКП
XXVI съедин көрө бөлөхтөрдээх көрсөр туһутар
бэйэбит не ыһахпүтүн баһынан көрөн баран ман-
нык социалистическай эбэһэтэлистическай ыһаа-
быт.

Быйыл 550 тонна үчүтэй хаачыстыбалаах оту
оттоон совхозпуттар туттарыахпүт, өбүгэр ааспыт
сыллаабы көрдөрүүбүтүттэн 90 тоннаан эбэһи
болөмнөһөһүт.

көло өхөөрүгэр ат тийбэтиһи иккэ сонгоду
айааһаахпүт.

ардахтаах күннэргэ туустаан, турбалаан кө-
бөһүнүн киһигини туттуохпүт.

Ыһааһыт эбэһэтэлистическай төлөрөр туһу-
гар отууга хоно сыһаан үлэһиттэргэ, үлэ режнени
уонна диксиплиниэтин кытаанахтык туттуох-
пүт.

Совхозпут Волтонототову отделиниетин билли-
лээх отчута В. П. Седлаицэр II салайар көлө-идин
эвенотун сирэй куоталаһылаа ыһырабыт.

Эвено чыһэһиһири аатыттан Д. Д. ПЕТРОВ

ССКП райкомугар

ССКП райкомун бюро-
та общественнай сүөһүгэ
бастык хаачыстыбалаах
үтүс оту советуопна-
ныларга Субуруускай аа-
тынан совхоз Соловье-
таабы отделиниетин
М. Д. Николаев эвено-
лобдаах төлөрү механи-
зациялаах уонна Д. Д.
Петров салайар көло эве-
ноларын ыһымытар
үрдүк эбэһэтэлистичес-
кай бэйиһээтэ уонна
бастык бачыһыны киһи-
гүт оту советуопна-
ныларга дьүөдэһиһини төр-
ийэн, хас эвено аһын
социалистическай куота-
лаһыны тоһиталлэригэр
совхозтар парткомтарын,
сельсоветтар исполкома-
рын, отделиниелар сала-
ларын таһарын эбэһиһээтэ.

Бабаба үрэбэр

Ходуһабыт 80-ча ба-
рыһаана ууга быһаанан
сытар. Онон сүрүннээн
көло уонна илин эвенола-
раһар тирэкирибит. Ы-
лым Николай Степано-
Вөгөһөһүн турутууна

